

DOI: 10.46352/23036990.2024.57

UDK/UDC 81'373.45:811.163.43'374.81(045)

Primljen/Received: 15. 7. 2024.

811.163.43'374.81:81'373.45(045)

Prihvaćen/Accepted: 31. 12. 2024. Izvorni znanstveni članak / Original scientific paper

MEHMED KARDAŠ
AMELA LJIVO-OVČINA

RUSIZMI U RJEĆNICIMA BOSANSKOG JEZIKA

Sažetak

U radu se analiziraju rusizmi u rjećnicima savremenog bosanskog jezika: *Rječniku bosanskoga jezika* (2010) S. Halilovića, I. Palića i A. Šehović, u izdanju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, i *Rječniku bosanskog jezika* (2007) I. Čedića et al., u izdanju Instituta za jezik u Sarajevu. S obzirom na to da se navedeni rjećnici oslanjaju na leksikografska djela nastala u okviru zajedničkog srpskohrvatskog/hrvatskosrpskog jezika, u kojima su već ranije uočene nedosljednosti u pogledu određivanja i opisa rusizama, takvo stanje potvrđeno je i u analiziranim rjećnicima bosanskog jezika. Pored toga, digitalizirana pisana baština omogućava rasvjjetljavanje statusa i porijekla pojedinih leksema, poput imenice *rabota*, koja se u gotovo svim konsultiranim rjećnicima određuje kao rusizam, iako je, npr., u bosanskoj pisanoj tradiciji ova leksema prisutna još od srednjeg vijeka. Također se ispitivanjem etimologije i lingvokulturoloških okolnosti sa spiska rusizama mogu skinuti riječi *boršč* i *kozak* (*Kozaci*) jer su iz ukrajinskog jezika, a analizom je utvrđeno da rjećnici bosanskog jezika uopće ne sadrže neke rusizme koji su itekako prisutni u različitim stilovima bosanskog jezika – *babuška*, *duma/Duma*, *perestrojka*, *kremlj*/*Kremlj*, *rublja* itd. U tom smislu ovaj rad može biti doprinos budućem definiranju statusa rusizama u bosanskoj, ali i u srednjojužnoslavenskoj leksikografiji.

Ključne riječi: *rusizam*, *rjećnici bosanskog jezika*, *posudivanje*, *dijahronijski pristup*, *lingvokulturološki pristup*

1. UVOD

Prostor srednjojužnoslavenskog dijasistema, na kojem je nakon disolucije zajedničke države i zajedničkog srpskohrvatskog/hrvatskosrpskog jezika došlo do formiranja posebnih standardnih jezika: bosanskog, crnogorskog, hrvatskog i srpskog, karakterizira slojevita politička i kulturna historija koja je svoj odraz pronašla i u jeziku s obzirom na to da je jezik sociolingviistički i kulturološki uvjetovana pojava. Naime, leksički fond svakog jezika rezultat je historijskih procesa, među kojima značajno mjesto predstavljaju jezički kontakti, kao i povezanost kultura. U teoriji jezičkog posuđivanja obično se govori o tri vrste posuđivanja: kulturno (*Cultural borrowing*), intimno (*Intimate borrowing*) i dijalekatsko (*Dialect borrowing*) (Bloomfield, 1935, str. 445), pri čemu tzv. kulturno posuđivanje imamo u slučajevima kada jezici nisu geografski bliski (Menac, 2003–2004, str. 355).

Kad je riječ o bosanskom, crnogorskom, hrvatskom i srpskom jeziku i njegovom odnosu prema ruskom, teritorijalna udaljenost ovih prostora ne dozvoljava nam da govorimo o kontaktnoj bliskosti pa se utjecaj ruskog jezika ostvariva putem kulturnih i političkih strujanja. Uz to, bosanski, crnogorski, hrvatski i srpski jezik genetski je srođan s ruskim jezikom jer su naslijednici praslavenskog jezika, ali se i književna djelatnost ovih народа, na različit način i različitim intenzitetom, ostvarivala i na crkvenoslavenskom jeziku – prvom i zajedničkom slavenskom književnom jeziku. Međutim, bez obzira na to što govorimo o istom jeziku – bosanskom, crnogorskom, hrvatskom i srpskom – čiji je leksički fond u najvećem procentu zajednički, način na koji su rusizmi ulazili u ove danas standardne varijante povezan je s različitim kulturnohistorijskim uvjetima. Naime, intenzivnije posuđivanje iz ruskog jezika počinje u posljednjoj trećini 19. stoljeća (Samardžija, 1998, str. 137), ali se ne odvija isto u svim sredinama, čemu su uzrok sociopolitičke, kulturne, ali i konfesionalne prilike. Tako je npr. u hrvatski jezik u vrijeme ilirskog pokreta, pod utjecajem B. Šuleka, ušao fond rusizama koji je aktiviran i u vrijeme purizma tokom NDH (1941–1945) (Čelić – Lewis, 2014, str. 256–257). S druge strane, srpski jezik i kultura kao dominantno pravoslavna stoljećima su usko povezani s ruskim jezikom i

kulturom, što je pogodovalo usvajanju rusizama. Kad je riječ o Bosni i Hercegovini, pored fonda rusizama koji je usvojen u 19. stoljeću, značajniji utjecaj ruskog jezika uglavnom je karakterističan za period poslijeratne Jugoslavije i Sovjetskog Saveza, s tim da je usvajanje rusizama potpomognuto i utjecajima koji su dolazili iz susjedstva, naročito pod utjecajem srpskog jezika. Za razliku od rusizama koji su usvojeni u 19. stoljeću posredstvom ruske književnosti, za koje u prijevodima nije bilo ekvivalenta jer su označavali pojmove iz starije ili novije ruske stvarnosti: *balalajka, boršč, knut,¹ samovar, rublja², stepa* (Menac, 2003–2004, str. 356), najveći broj rusizama usvojen je u 20. stoljeću i karakterističan je za sovjetsko razdoblje. Samardžija navodi da su neki rusizmi u hrvatski jezik posuđeni posredstvom srpskog jezika u periodu između 1918. i 1945. godine, dok su u sklopu drukčijih sociopolitičkih uvjeta u periodu poslije 1945, kada je kontakt ponovo uspostavljen, posuđivane pretežno ruske lekseme karakteristične za sovjetsko razdoblje, tzv. sovjetizmi: *bolševik, kadrovik, kolhoz, kružok, kulak, udarnik, sovhoz, uravnivilovka*, među kojima su i egzotizmi: *aparatčik, čistka, glasnost, perestrojka* itd. (Samardžija, 1998, str. 137–138). U periodu nakon raspada SSSR-a nastaju nove političke okolnosti tako da demokratske promjene rezultiraju ne samo političkim odvajanjem nego prestaje i usvajanje novih ruskih riječi. Međutim, na potrebu klasificiranja riječi koje su svojom pojavom u novom društvenom sistemu nazivane riječima sovjetske epohe, sovjetskom leksikom i sl., u zasebnu tematsku skupinu ukazivano je još od 20-ih godina dvadesetog stoljeća, ali ni do danas nisu utvrđeni kriteriji definiranja sovjetizama.³ Mokijenko i Nikitina nude široku definiciju

¹ Riječ nije zabilježena ni u FRBJ ni u IRBJ, a HJP navodi da je iz njem. *Knute*.

² Riječ nije zabilježena ni u FRBJ ni u IRBJ.

³ Kad je riječ o klasifikaciji sovjetizama, tematski kriterij ima veliku ulogu, ali nije dovoljan da obuhvati svu raznolikost sovjetizama i klasificira ih u određene skupine. Neke lekseme je nemoguće svrstati u bilo koju od tematskih skupina. Uz tematski kriterij, danas se u određivanju sovjetizama uzimaju u obzir ideološki i vremenski kriteriji. Prema tim kriterijima, sovjetizmi uključuju riječi koje moraju imenovati sovjetske realije koje su ušle u upotrebu nakon 1917. godine. Međutim, ni ideološki ni vremenski kriteriji nisu trajni indikator za određivanje sovjetizma. Jedan broj riječi oslobođio se ideoloških konotacija poslije društvenih promjena 90-ih godina, npr.: *pionir* (rus. пионер), riječ *zvjezdica* (rus. звёздочка) ranije se odnosila i na zvijezdu petokraku itd.

sovjetizma kao riječ, idiom, poslovica i aforizam koji odražavaju realije i ideologeme sovjetskog vremena (Мокиенко и Никитина, 1998, str. 3).

2. CILJEVI I METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

U ovom radu cilj je ispitati status rusizama u rječnicima savremenog bosanskog jezika: *Rječniku bosanskoga jezika* (2010) S. Halilovića, I. Palića i A. Šehović, u izdanju Filozofskog fakulteta u Sarajevu (dalje: FRBJ), i *Rječniku bosanskog jezika* (2007) I. Čedića et al., u izdanju Instituta za jezik u Sarajevu (dalje: IRBJ). Višetomni *Rječnik bosanskoga jezika* Dž. Jahića, koji je enciklopedijskog karaktera, u ovom radu nije uzet u analizu ne samo zato što nije dovršen nego i zbog toga što ovaj rječnik nije rječnik standarnog jezika u užem smislu.

Općepoznato je da leksički fond zabilježen u rječniku bilo kojeg jezika nije potpun, što znači da namjena rječnika, kao i primijenjena leksikografska metodologija u velikoj mjeri određuju i sam sadržaj rječnika. Kad se govori o rječnicima standardnog bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, važno je istaći da se oni naslanjaju na leksikografska djela nastala u okviru zajedničkog srpskohrvatskog/hrvatskosrpskog jezika te stoga ne čudi što se rusizmima uglavnom proglašavaju iste riječi, ali se evidentiraju i brojne nedosljednosti (v. o tom kod Ajdukovићa, 1999). U ovom radu ukazat ćemo na određene propuste u samom određivanju rusizama, kao i na nedosljednosti u analiziranim rječnicima bosanskog jezika. Prije nego što pređemo na analizu rječnikā bosanskog jezika, dijahronijskom metodom pokazat ćemo da se određene lekseme neopravdano proglašavaju rusizmima jer se javljaju u ranijim razdobljima pismenosti, dok neke riječi treba tretirati kao ukrajinizme. Kao kontrolni korpus za ispitivanje statusa pojedinih riječi u ranijim razdobljima pismenosti koristit ćemo dostupne digitalizirane korpuse bosanskih srednjovjekovnih i novovjekovnih tekstova: *Dijak: Digitalni jezički anotirani korpus starih bosanskih tekstova* i *Konkordansijski rječnik krajišničkih pisama* L. Nakaš, a za potvrdu u leksikografskim djelima dostupne predstandardne rječnike. Za potvrdu pojave leksema u štampi s kraja 19. i početka 20. stoljeća korišten je digitalni arhiv Gazi Husrev-begove biblioteke. Iako se u ovom

radu ne namjeravamo baviti semantičkim adaptacijama rusizama, o kojima je uostalom dosta pisano, njihovim značenjima bavit ćemo se u slučajevima kada se FRBJ i IRBJ razilaze.

3. DIJAHRONIJSKI I LINGVOKULTUROLOŠKI ASPEKTI

Definiranje pojma rusizam⁴ tretirano je u različitim filološkim radovima u južnoslavenskoj tradiciji, pri čemu je u posljednje vrijeme naglašena važnost psiholingvističkog i sociolingvističkog aspekta u definiranju ovoga pojma (Пипер, 2000, str. 129–132). Pored toga, pri određivanju statusa određene riječi kao rusizma morali bi se uzeti u obzir dijahronijski i širi lingvokulturološki aspekti, koji u pojedinim slučajevima postaju presudno važni u definiranju njihovog statusa. Naime, u rječnicima srpskohrvatskog/ hrvatskosrpskog, a time i u savremenim rječnicima bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika pojedine riječi, kao što je npr. im. *ràbota* (u IRBJ *rabotānie* i *rabòtati*), dosljedno se navode kao rusizmi. Poznato je da je im. *rabota* bila dio leksičkog fonda crkvenoslavenskog jezika, međutim, da je ova leksema opčeslavenska, pored bugarskog *работа*, dobro potvrđuju srednjovjekovni bosanski administrativni tekstovi⁵ u kojima se javlja u značenju ‘rad, posao’:

[а ћо ми сте писали за мою **работу** којо унинте право ви је креће не ћеди
моје главе не мога снна за вашу потребу и за ваше поутештније] (prije 1391,
Sanko župan);

⁴ Usp. npr. kod Ajdukovića: “А. Под појмом **русијам у ширем смислу** подразумевамо основну и изведену реч руског порекла код које се сачувала јака формално-семантичка веза са моделом или је та веза ослабила да готово не постоји, као и ону реч неруског порекла преузету из руског језика у коме се одомаћила или пак преузету из или преко руског посредством других језика при чему може бити руског или неруског порекла, а коју говорни представници језика примаоца могу доживљавати или као домаћу или као страну.” “Б. Под појмом **русијам у ужем смислу** подразумевамо основну или изведену реч руског порекла код које се сачувала јака формално-семантичка веза са моделом, као и ону реч неруског порекла преузету из руског језика у коме се одомаћила, или пак преузету из или преко руског посредством других језика, при чему може бити руског или неруског порекла” (Ајдуковић, 2010, str. 127–128).

⁵ Primjeri iz bosanskih povelja ekscerpirani su iz Dijaka: Digitalnog jezičkog anotiranog korpusa starih bosanskih tekstova koji je priredila L. Nakaš. Vidi: <http://170.187.186.236/dijak/about>.

[и за тан дльгъ новаковъ и братыє негове не Ѿтъсмо платнти драгою и негови братни ꙗ ньмъ ѿста дльжанъ гнъ крѣ тварьтко за многе потрѣбѣ и **работе**] (6. mart 1392, kralj Dabiša na Ceceni u domu protovestijara Žoreta);

[и за васе ине **работе** вола длїге које єи нмаль драгоје и негова братя съ гномъ тварьткомъ кралемъ вола са мномъ кралемъ дабншомъ 8 васемъ ѿста правъ драгоје и негова братыја и ииунимъ не дужланъ] (6. mart 1392, kralj Dabiša);

[и да ѿ не могу ѿсељ напѣдъ пннати ии дльжнти ю крѣ дабнша ии иини гнъ босаньскн за ие дне царнне ии **работе** ии длїге ии оправе] (6. mart 1392, kralj Dabiša);

[что посласмо к вамъ нашега срѣуанога слѹгѹ кнеза стапој елашѹнка за наше **работе** и налишь за доходькѣ наше срѣбъске и стопъске ѿ наимъ пѣстон] (17. juli 1392, kralj Dabiša na Čihovićima);

[что тамо посласмо к вамъ : нашега срѣуанога слѹгѹ : кнеза стапоја елашѹнка : за наше **работе** : а налишь : за доходькѣ : наше срѣбъске] (21. august 1392, kralj Dabiša);

[да ѿдн вамъ ѿгодно послати к наимъ рѹене доходькѣ по кнезѹ грыгѹрѹ милатовиќу на ѿрѹ ере наимъ є потѣбанъ кнезѹ грыгѹрѹ и на ине **работе** иемонте га ѿдржати] (22. maj 1397, kraljica Jelena);

[и мею ииним **работамн** слатко проснше и молнишь говореће да ии ии платнло кралество мн ѿ наимъ ѿста дужланъ братъ кралества мн бившн славнога споменѹти ѿ крѣ тварьтко] (20. novembar 1398, kralj Ostojia na Dumnu, dijak Stipan Dobrinović);

Pored im. *rabota*, srednjovjekovne povelje daju jednu potvrdu za gl. *porabotati* te tri potvrde gl. im. *porabotanje* (stsl. поработанье, поработаннє), ali zbog njihove manje frekvencije, ali i pozicije u tekstu, ovi likovi su najvjerovatnije staroslavenizmi čijom se upotrebom davao svečaniji ton pravnom tekstu:

[иа прѣнрапи юла(говољенје) сѣнеднтель и многѡ по(работаније) ѿ баџине и властель (и людје дубро) ѿауци и нашнємъ прароднителемъ и наимъ ѿелє многѡ и хоте ѿсеље **поработати** са божијемъ ѿтненіемъ] (15. februar 1333, ban Stjepan II u Srebreniku, prijepis Nikša Zvijezdić);

[и пото́мъ же поуе́хъ съ б́гомъ кралевати и прави́хъ пр́столь кра́льства дѣле́мило́стнъ унне́ запи́санъ б́гадово́мъ и мѣсто́мъ всакомъ же по достои́нию его ва съхъ же тѣхъ ви́днхъ сръ́чаного любавь и ви́рно **пора́ботанье** роди́тель и прароди́тель кра́льства мн и самомъ кра́льствъ мн поуте́нъхъ властель славного града дубровника] (4. decembar 1419, Stjepan Ostojić и Sutisci, logotet Novak Gajčić);

[ва си́хъ же ви́дехъ сръ́чаню любавь и ви́рно **пора́ботане** роди́тель и прароди́тель кра́льства мн и самомъ кра́льствъ мн властеле славного града дубровника и ва прво́е моё прша́стие на кра́льство дарн еже мн дароваши много поутене с ве́лкою сръ́чаною любо́вю нихъ нели́цеми́рною] (15. januar 1399, kralj Ostojja na Usori i Lišnici, dijak Stipan Dobrinović);

[и кога же бѓи нзволи́ господовати по насы молъ како господина и брата сего пи́санъ не потворите нже даровахъ за правъ любавь властелемъ дуброва́уци́мъ за **пора́ботане** и за усть нихъ] (15. januar 1399, kralj Ostojja na Usori i Lišnici, dijak Stipan Dobrinović).

Međutim, da je im. *rabota* još od srednjeg vijeka dio opće (pravne) leksike, dodatno potvrđuju i novovjekovna krajišnička pisma 15–18. stoljeća u kojima se ova riječ javlja u nepromijenjenom značenju ‘rad, posao’:

[да мъ се не бѓде прометати тръгъ неговъ и бисаге негове нн восакъ нн **работа** негова ткв нн писланъ затъ **работъ** ѿ порте] (1475, Sinan-beg, gospodar Hercegovine, Foča);

[nu što god budemo jazi svakom **rabotom** hoćemo vašoj milosti svako društvo učiniti, takođe da ti je na snanje] (1573, Hasan-paša Prođović);

[сада каđ такон би ован **работа** на тои доиди и овји книгъ дуброваука господа за овји **работъ** нсъкаше] (1470, Ali-beg Vlahović);

[и саве́ће властеле послахъ к вашоне прнаа́зини слѹгъ мого ради́нъ ѿдъ тен **работе** што вамъ рече ве́рхнте мъ риенни съ наше] (1501, Ahmet-paša Hercegović);

[и ннога разлога ве́ће меќъ намн нн одъ соли нн одъ аспри нн одъ єдне **работе**] (1534, Ahmat vojvoda, eminbeg novski i dubrovački, Risan);

[и такон реч(е) пред намн да остана(в)ла на своје место миխоја прнб(и) салића кнеза новьскога да тѹи утва и гледа **работу** царевъ са амальдарн и свјдде ннуде по свећу **работахъ** новьскехъ што пристон царна предъ

ц(а)ра или ѡдь соли или ѡдь свећу ипехъ **работъ** све да предавате кнезъ миխоуъ кога е ємнъ меште сеће оставиш а амальдаромъ заедно] (1489, Hadži-beg, gospodar Hercegovine, Foča);

[ако ли бъде **работа** која да се кон ц(а)ра вељк(о)га направи а оно да њу пошлијамо ц(а)ръ вељк(о)мъ с нашим јовек(о)мъ] (1441, Šabadin-baša, gospodar Zapadnim stranama, na Vučjem trnu);

[а сад властеле виђите за тън **работъ** што ћемо јућинити како ћемо јнати царъ ѡдговорити нека ви није послане на мене жаш] (1486, Elez, sluga Ajaz-bašin);

[а молим и ваше прнатељство да разумнете те **работе** уисто је има јеашнег лјудију који држке царевъ мрило земљу јелади] (18. st., Zulfikar-kapetan Rizvanbegović, Stolac).

Imeniku *rabota* bilježe i stariji rječnici: npr. *Dictionarium F. Vrančića* (uz im. *rabitnik* i pridj. *rabitan*)⁶ iz 1595. i Stullijev *Lexicon* iz 1801. godine,⁷ a i primjeri iz bosanskohercegovačke štampe s kraja 19. i početka 20. stoljeća potvrđuju ovu leksemu u istom značenju. Navodimo nekoliko reprezentativnih primjera:

[Da ste znali pa da ste me odma prve godine pozvali znala bih lieka a пошто је **работа** застарала, нико јој до самог бога неможе помоћи.] (*Bosansko-hercegovačke novine*, br. 77, god. III, 23. septembar 1880);

[Teška je bila то **работа** за njega, ali on je radio.] (*Behar*, br. 6, 1908–1909, str. 97);

[Kragja, присвјајање туге имовине без дозволе и зnanja vlasnikova jest забранјена и strogo kažnjiva **работа**.] (*Biser*, br. 4, 1913–1914, str. 58).

Na osnovu svega navedenog može se zaključiti da je im. *rabota* bez sumnje dobro poznata bosanskohercegovačkim govorima te je njen klasificiranje u rusizme u rječnicima savremenog jezika neopravdano. Čak ni objašnjenje prema kojem bi ova leksema mogla biti reaktualizirana u periodu Sovjetskog Saveza nema uporište jer je očito da je ona vrlo

⁶ Usp. dalm. *Rabota* prema lat. *Opera*, ital. *Fatica*, njem. *arbeit*, *muy*, *fleyß*, mađ. *Miv*; dalm. *Rabotnik* prema lat. *Operarius*, ital. *Lauorente*, njem. *vverck-mann*, mađ. *Miives*; dalm. *Rabotan* prema lat. *Operofus*, ital. *Faciadero*, njem. *Arbeitsam*, mađ. *Mijves* (Vrančić, 1595, str. 70).

⁷ Usp. za lat. *Lucubratio*, -onis, f.: trūd, posao, *rabotta*; za lat. *Mechanicus*, -i, m.: *rabotnik* (Stulli, 1801, str. 53. i 83).

frekventna u bosanskohercegovačkoj štampi s kraja 19. i početka 20. stoljeća.

I kod nekih drugih leksema bilo bi dobro detaljnije preispitati njihovu pojavu u starijim tekstovima. Takve su im. *žitelj* ‘stanovnik’, *žiteljstvo* ‘stanovništvo, pučanstvo’, koje su ujedno i crkvenoslavenske lekseme: житељ, житељство.⁸ U FRBJ i IRBJ, ali i u drugim rječnicima, navode se kao rusizmi. U korpusu starih tekstova pronalazimo samo jednu potvrdu u krajiničkom pismu s početka 16. stoljeća:

[напрнε ωδь бωгā дωбрѡ զдравнε да нматē а ωδь нась ποκλωνενнē какѡ сѹседомъ н добрѡ житељомъ срѹаннemъ] (1507–9, Mehmed-beg, gospodar Hercegove zemlje).

Međutim, obje imenice bilježe se u nekim starijim rječnicima,⁹ kao i u bosanskohercegovačkoj štampi s kraja 19. i početka 20. stoljeća, s tim da značenje im. *žiteljstvo* nije podudarno s onim u ruskom jeziku gdje znači: проживание, обитание где-л. ‘boravak, prebivalište’:

[Pod pećom ima nješto zemlje, od koje bar po stopu ima svaki *žitelj* ove župe]; [Kroz Busovaču idjući samo možeš vidjet kuće na tursku zapušćene, premda je sad malo *žiteljstvo* napredovat započelo] (*Bosanski prijatelj*, sv. 4, 1870, str. 70. i 130);

[Gradski zastupnik gosp. Zeky efendi Rafajlović predlaže da se i limitacija mesa preduzme, jer siromašnije *žiteljstvo* nije u stanju, pokraj sada vladajuće skupoće meso si kupovati.] (*Bosansko-hercegovačke novine*, br. 67, god. III, 18. august 1880); [te da mu je zastupanje u tom predmetu na njegovu pogibelj i trošak imenovan skrbnikom Salko Hercegovac, *žitelj* u Banjaluci] (*Bosansko-hercegovačke novine*, br. 95, god. III, 1880).

Kad se u analizu leksike uključe lingvokulturološka tumačenja porijekla određenih leksema i realija koje označavaju, sa spiska rusizama može se skinuti im. *boršč* jer je “riječ o ukrajinskoome (u manjoj mjeri i poljskome) nacionalnom jelu, pa tako i o ukrajinskoj riječi” (Čelić i Lewis, 2014, str. 259).

⁸ Za potvrde im. житељ u bosanskom crkvenoslavenskom korpusu v. <https://ohn.anubih.ba/gradja/search>.

⁹ Usp. kod Stullija: *Xitelj, Xiteljstvo* (Stulli, 1801, str. 595).

Svakako da se permanentna rusifikacija ukrajinskog jezika i kulture odražila i u leksikografiji. Tako npr. u savremenim rječnicima bosanskog jezika u popisu skraćenica ne postoji *ukr.*, u čemu slijede starija leksikografska djela, premda se u nekim starijim rječnicima riječ *boršč* objašnjava kao ukrajinska,¹⁰ a i pojedini ruski rječnici, npr. *Российский гуманитарный энциклопедический словарь* (2002), ovu riječ određuju kao ukrajinsku. Riječ *борщ* (i jelo) došla je u Rusiju iz Ukrajine, a iz ruskog jezika prešla je u druge slavenske jezike.¹¹

Sa popisa rusizama trebalo bi skinuti i riječ *kòzák* (*Kozáci*). U IRBJ kod odrednice стоји ‘**kòzák** im. m. r. (rus.), n. mn. *kozáci* – stanovnik naoružanih pograničnih grupacija carske Rusije oko rijeke Don; pripadnik posebne vojne formacije u carskoj Rusiji’, dok se u FRBJ objašnjava samo odrednica *Kozáci* <rus.> ‘etn. hist. ratnici graničari u carskoj Rusiji, potomci Tatara, polunomadi s posebnom samostalnom vojničkom organizacijom’. Ne samo da je s aspekta adaptacije lekseme prihvatljivije njeno ukrajinsko porijeklo: rus. *казák* ~ ukr. *козак* – iz ruskog bi ili morala proći transfonemizaciju ili bi bila usvojena kao *kàzak* – nego se i u starijim etimološkim rječnicima objašnjava kao ukrajinska riječ, a u takvoj formi je preuzeta i u poljski jezik (*kozak*).¹² S tim u vezi je i odnos *kazačök* ~ rjeđe *kozačök* (rus. *казачóк*,

¹⁰ Čelić i Lewis navode da se riječ *boršč* (борщ) u Klaićevom *Rječniku* do posljednjeg izdanja iz 2012. godine definira kao ruska riječ, iako je još u Fasmerovom *Etimologiskom rječniku* definirana kao ukrajinska riječ (Čelić i Lewis, 2014, str. 259).

¹¹ *Kulinarski rječnik* (Кулинарный словарь В. В. Похлебкина, 2002) definira *boršč* kao ukrajinsko jelo. Jelo je zastupljeno u više nacionalnih kuhinja, a postojanje više njegovih varijanti povezuje se s razdvajanjem ukrajinskih zemalja u prošlosti i s tim da dio ukrajinskog naroda živi u Rusiji, Poljskoj, Moldaviji, Rumuniji, Čehoslovačkoj, kao i sa turskim, nogajskim, krimskim, poljskim, mađarskim, moldavskim, grčkim i ruskim kulinarskim običajima i okusima.

¹² Vidi kod Fasmera: **казák**, á-, укр. *козák*, др.-русск. *козакъ* “работник, батрак”, впервые в грам. 1395 г.; Из укр. заимств.польск. *kozak* “казак”. Ударение в форме мн. ч. *казáki* – результат влияния польско-укр. формы; оренб. казаки говорят: *казакý*; Заимств. из тур., крым.-тат., казах., кирг., тат., чагат. *kazak* “свободный, независимый человек, искатель приключений, бродяга”. Сюда же *казáki* мн., соврем. *казáхи* – тюрк. народ. Этноним *касóг* не родствен *казák* (Фасмер, 1986, str. 158). I *Slownik języka polskiego* PWN odrednicu *Kozak* definira kao pripadnika drevne zajednice na prostorima Ukrajine i jugozapadne Rusije (usp. członek dawnej wspólnoty na terenach Ukrainy i pld.-zach. Rosji).

ukr. *козачóк*): ukrajinska i ruska narodna plesna igra nastala među ukrajinskim Kozacima, ali odrednicu ne bilježe ni FRBJ ni IRBJ.

4. ANALIZA RJEČNIČKOG KORPUSA

Prije nego što pređemo na interpretaciju građe iz rječnikā, ukazat ćemo na razlike u metodološkim postupcima pri obradi odrednica u analiziranim rječnicima. FRBJ je neuporedivo savremeniji, informativniji i metodološki konzistentniji od IRBJ jer dosljedno donosi upotrebne etikete, što je, vidjet ćemo u nastavku, veoma važno za opis rusizama u savremenom jeziku. Razlike se javljaju i u tretiranju rusizama čija je sastavnica prezime, poput imenica na *-izam*: *lenjinizam* itd. Za razliku od FRBJ u kojem uz te imenice ne dolazi oznaka *rus.*, u IRBJ se i uz takve imenice, ali i uz imenice na *-ist*: *lenjinist* itd. navodi *rus.* Pored toga, u IRBJ i uz pridjeve nastale od imenica stoji oznaka *rus.*: npr., *boljševički*, *pàlubni*, *sòvjetskî*, *stëpskî* itd.¹³

Ekscerpcija građe iz FRBJ i IRBJ pokazuje nam da možemo govoriti o najmanje četiri kategorije odrednica: 1. riječi koje su u oba rječnika rusizmi, 2. riječi koje su u jednom od rječnika označene kao rusizmi, a u drugom nema oznake rusizma, 3. riječi koje su u jednom od rječnika označene kao rusizmi, a u drugom tē riječi nisu evidentirane i 4. ostali specifični slučajevi. Pored razlika koje se odnose na (ne)određenje odredničke riječi kao rusizma, u rječnicima se bilježe brojne razlike u samom opisu.



¹³ FRBJ ima ukupno 66 odrednica u kojima dolazi oznaka *rus.*, dok IRBJ ima 69. Međutim, kako IRBJ i kod izvedenih riječi bilježi *rus.*, uz neke očite propuste – usp. *kádar*¹ (fr.), ali pridj. *kádrovskî* (rus.) ‘koji se odnosi na kadar’ – ukupni broj svakako je manji.

4.1. Riječi koje su i u FRBJ i u IRBJ označene kao rusizmi

Kao rusizmi i u FRBJ i u IRBJ označene su sljedeće odredničke riječi:

aparàtčik (rus. аппарátчик), *bàćuška* (rus. бáтьушка), *balàlājka* (balalâjka) (rus. балалáйка), *boljševík* (rus. большевíк), *čístka* (rus. чíстка), *dekàbrist(a)* (rus. декабрист), *īrvās* (rus. юрвас), *izvíniti se* (rus. извинíться), *jàntār* (rus. янтарь), *kòlhoz* (*kòlhōz*) (rus. колхóз), *kòzāk* (FRBJ Kozáci) (rus. казák), *križok* (*krüzok*) (rus. кружóк), *kùlāk* (*kúlak*) (rus. кулáк), *lénta* (rus. лéнта), *lösos* (rus. лосось), *màmut* (rus. мáмонт), *pàluba* (rus. пálуба), *piroška* (rus. пирожóк), *pògrom* (rus. погróм), *pòriv* (rus. порýív), *ràbota* (rus. рабóта), *sàmovár* (rus. самовáп), *shòdan* (rus. схóдный), *stèpa* (rus. степь), *sùjeta* (rus. суетá), *šäpká* (rus. шáпка), *šìnjéł* (rus. шинéль), *tàjga* (rus. тайгá), *tùndra* (rus. тýндра), *uràvnilòvka* (*uravnílovka*) (rus. уравníловка), *vìspren* (rus. выíспренный), *vòtka* (*vòdka*) (rus. вóдка), *vìrhuška* (rus. верхúшка), *žítelj* (rus. жíтель), *žíteljstvo* (rus. жíтельство).¹⁴

Kao što je već objašnjeno, neke od leksema kao što je im. *ràbota* nisu rusizmi jer su dobro potvrđene u ranijim razdobljima pismenosti. Upitno je da li su rusizmi lekseme *žítelj* i *žíteljstvo*, a sa spiska rusizama treba skinuti riječ *kòzāk* (FRBJ Kozáci) jer je ukrajinizam.

Ranije spominjane razlike u upotrebi etiketa postaju važne za savremeni status rusizama, posebno sovjetizama. Za razliku od im. *īrvās*,¹⁵ *lösos* i *màmut* uz koje u FRBJ stoji *zool.*, uz *stèpa*, *tàjga* i *tùndra geogr.* i *bot.*, uz ruske egzotizme *balàlājka* (FRBJ i *balalâjka*) *muz.*, *sàmovár etnol.* itd., u opisu sovjetizama upotrebne etikete su presudno važne jer govore o statusu tih rusizama u savremenom jeziku. Iako IRBJ u nekim odrednicama ima oznaku *hist.*, ovaj se rječnik očito oslanja na starija leksikografska djela u kojima su postojale realije za pojmove iz sovjetske političke i kulturne

¹⁴ Svi primjeri iz ruskog, izuzev ako nije drukčije navedeno, preuzeti su iz rječničke baze Грамота: <https://gramota.ru>.

¹⁵ U rječničkoj bazi Грамота, kao ni u *Objasnidbenom rječniku ruskog jezika* Ožegova i Švedove (2008) nije zastupljena riječ *ирвас* u ovom, kao ni u obliku *гиrvас*. Ova riječ je, prema Fasmeru, finskog, odnosno baltičkog porijekla: **гíрвас, и́рвас** ‘олень-самец на 2-м году жизни’ iz fin. *hirvas* < balt. *širvas (Фасмер, 1986, str. 407).

zbilje. Nasuprot tome, FRBJ dosljedno navodi upotrebne etikete: *historija*, *historijski* (*hist.*) i *ideološki* (*ideol.*), pri čemu češće navodi proširenja i suženja značenja.

Kod odrednice *aparātčik* u IRBJ stoji ‘poslušnik u sistemu komunističke vlasti koji sve poslove obavlja po tuđem diktatu bez lične inicijative’, ali bez oznake *hist.*, dok FRBJ navodi dva značenja: ‘*pejor.* 1. *hist.* funkcioner u komunističkom partijskom aparatu, 2. politički funkcioner koji se ponaša i djeluje slično komunističkim funkcionerima’ što znači da u oba značenja dolazi do pejorizacije. Za razliku od IRBJ, FRBJ uz sljedeće sovjetizme navodi upotrebne etikete: *boljševik hist. pol.*, *čistka hist. pol.*, *kòlhoz* (*kòlhóz*) *hist.*, *uràvnilòvka* (*uravnílovka*) *hist. ideol.*, te bilježi i proširenja značenja: npr. *boljševik* 2. ‘*pren.* onaj koji se politički vlada kao boljševik; komunist’ i *čistka* 2. ‘*pren.* uopće, čin isključenja iz kakve organizacije, ustanove ili sl. onih koji se svojim stavovima, držanjem i djelovanjem protive interesima nadređenih’. Ni kod odrednice *bàćuška* IRBJ nema upotrebne etikete, dok FRBJ bilježi *fam. zast.* Nijedan rječnik ne evidentira pejorativno značenje ‘ruski vojnici, osvajači’ koje navodi V. Anić u svom rječniku (Radčenko, 2006, str. 157), dok je u oba rječnika za leksemu *vŕhuška* navedeno samo jedno značenje, suženo, te etiketa *pejor.* ‘vladajuća klika u nedemokratskim režimima’ (FRBJ).

4.2. Riječi koje su u jednom od rječnika označene kao rusizmi, a u drugom nema oznake rusizma

Posebno je zanimljiva skupina odrednica u kojima rječnici pokazuju razilaženja. U tabeli koja slijedi donosimo abecedni popis odrednica iz FRBJ i IRBJ u kojima se pokazuju razlike u bilježenju oznake rusizam. U posljednjoj koloni donosimo naš zaključak o tome da li je riječ rusizam ili ne.

Odrednica	FRBJ	IRBJ	Zaključak
ästrahān (rus. áстрапханъ)	bez rus.	rus.	rus.
bükvālan (rus. буквальный)	rus.	bez rus.	rus.
bùkvār (rus. буквáрь)	bez rus.	rus.	nije
càrēvna (rus. царéвна)	rus.	bez rus.	rus.

ćīverica (rus. кíвер)	rus.	bez rus.	rus.
górd (rus. гóрдый)	rus.	bez rus.	rus.
kadròvìk (rus. кадровíк)	bez rus.	rus.	rus.
kùmír (rus. кумíр)	rus.	bez rus.	rus.
kvâs ^{1,2} (rus. квас)	bez rus.	rus.	rus. i nije
môrž (rus. морж)	rus.	bez rus.	rus.
òbzor (rus. обзóр)	rus.	bez rus.	rus.
òpit (rus. óпыт)	rus.	bez rus.	rus.
podozréne (rus. подозрéние)	rus.	bez rus.	rus.
pòsílní (посы́льный)	rus.	bez rus.	rus.
pröizvòljan (rus. произвóльный)	rus.	bez rus.	rus.
skàredan (rus. скáредный)	bez rus.	rus.	nije
strôj ² (rus. строй)	bez rus.	rus.	rus.
trüdbeník (rus. трúженик)	bez rus.	rus.	nije
ubijéditi (rus. убедítъ)	rus.	bez rus.	rus.
ùdárñík (rus. удáрник)	rus.	bez rus.	rus.
úkáz (rus. укáз)	rus.	bez rus.	rus.
vìnövník (rus. винóвник)	rus.	bez rus.	rus.
vìsokopàran (rus. высокопáрный)	bez rus.	rus.	rus.

Imenica *ästrahān* bez sumnje je rusizam jer je u njenom sastavu toponim (< *Астрахань*: grad na ušću rijeke Volge) (Menac, 2003–2004, str. 359). Rusizam je i imenica *kvâs* kada označava rusko narodno fermentirano piće od raženog brašna i slada, kako je to opisano u IRBJ, dok FRBJ objašnjava ‘biol. tvar s gljivicama koje izazivaju kiselo vrenje; koristi se u proizvodnji hljeba; kvasac’, što znači da se pojašnjava psl. **kvasz*. Kod imenice *kadròvìk*, uz koju u FRB стоји *hist. pol.*, došlo je do suženja značenja: u FRBJ je to samo ‘osoba zadužena za politički kadar’, dok IRBJ nudi više značenja ‘aktivni oficir ili vojnik, ob. s profesionalnim vojnim statusom; posebno školovani radnik za neko zanimanje ili posao; namještenik’. Uz rusizam *òpit* ni FRBJ ni IRBJ ne navode etiketu *zast.*, iako su u savremenom bosanskom jeziku ovu riječ potisnule lekseme *ekspperiment* i *ogled*, rjeđe *pokus*. Zapravo je upitno da li je ovoj odrednici i mjesto u rječnicima

savremenog bosanskog jezika. Rusizmi su također *ùdārnik* i *vìnōvnik*: za *ùdārnik* FRBJ donosi dva značenja, od kojih je prvo *ideol. hist.*, a drugo ‘*pren.* onaj koji naporno radi’; dok IRBJ donosi samo historijsko značenje, ali bez etikete; rusizam *vìnōvnik* u FRBJ je ‘*publ. ekspr.* onaj koji je izazvao, prouzrokovao šta loše, počinilac, zlodjela, krivac’; dok je u IRBJ samo ‘krivac; griješnik’.

Kod nekih imenica sporan je njihov status rusizma: takva je riječ *bùkvär*, o kojoj je ranije pisano te je na osnovu njene pojave kod starih pisaca utvrđeno da je mnogo starija od 16. stoljeća, a živjela je i u 17. stoljeću (Putanec, 1979, str. 94). Stoga najvjerovalnije nije rusizam. Ni imenica *trüdbenik* ne bi se trebala označavati kao rusizam jer je u rus. *трúженик*. FRBJ navodi tri značenja, od kojih je prvo *ideol. hist.*, drugo *retor.* i treće *žarg. iron.*, a u IRBJ je bez etikete.

Imenica *strój*² rusizam je kad označava *vojn.* ‘red, vrsta’, kao u IRBJ, dok FRBJ nema oznake *rus.*

Među pridjevskim odrednicama rusizmi su: *bùkvälan*, *pröizvöljan* i *vìsokopàran*, dok se za *skäredan* to ne bi moglo reći. Naime, leksema se javlja još u Vrančićevom rječniku iz 1595. godine.¹⁶

4.3. *Riječi koje su u jednom od rječnika označene kao rusizmi, a u drugom tē riječi nisu evidentirane*

Različite metodologije u obradi odrednica, ali i odnos autora prema rusizmima u FRBJ i IRBJ pokazuje se i u primjerima njihovog pojavljivanja odnosno nepojavljivanja (Ø).

Odrednica	FRBJ	IRBJ	Zaključak
àgitprop (rus. агитпроп)	rus.	Ø	rus.
atàmān (rus. атамáн)	Ø	rus.	rus.
blagòrodan (rus. благорóдный)	rus.	Ø	rus.
boljševizam (rus. большевíзм)	Ø	rus.	rus.
boljševizírati (rus. большевизíровать)	Ø	rus.	rus.

¹⁶ Usp. dalm. *Skaredan* prema lat. *Opicus*, -a, m.; ital. *Lordo*, njem. *Vnflatig Vviift*, mađ. *Vndok*; dalm. *Gard*, *skaredan* prema lat. *Teter*, ital. *Brutto*, njem. *Schantlich*, mađ. *Ruut* (Vrančić, 1595, str. 70).

böršč (rus. борщ)	∅	rus.	ukr.
bùrlak (rus. бурлák)	∅	rus.	rus.
čârnī (rus. чёрный)	rus.	∅	nije
kàcuša (rus. катюша)	rus.	∅	rus.
kalašnjikov (rus. калáшников)	rus.	∅	rus.
knjâz (rus. князь)	rus.	∅	rus.
mògila (rus. могíla)	∅	rus.	rus.
naravoučènije (rus. нравоучéние)	rus.	∅	rus.
natùrščik (rus. натúрщик)	rus.	∅	rus.
pìrog(a) (rus. пирóг)	∅	rus.	rus.
pìrožak (rus. пирожóк)	∅	rus.	rus.
prédstôjnîk, prèdstôjnîkovica	∅	rus.	nije
prevàshodan/prevàshodno (rus. превосхóдный / превосхóдно)	∅	rus.	rus.
pûd (rus. пуд)	∅	rus.	rus.
rabòtânje	∅	rus.	nije
rabòtati (rus. рабóтать)	∅	rus.	nije
sàmolët (rus. самолёт)	∅	rus.	rus.
slúčiti (se) (rus. слuchítъся)	∅	rus.	rus.
sòvhoz (rus. совхóз)	∅	rus.	rus.
šùbara (rus. шúба)	rus.	∅	rus.
trockizam (rus. троцкýзм)	∅	rus.	rus.
vòlšeban (rus. волшéбный)	rus.	∅	rus.
vöžd (rus. вождь)	rus.	∅	rus.
zàpetâ (rus. запятáя)	rus.	∅	rus.
žrêc (rus. жрец)	rus.	∅	rus.

Na jednu vrstu razlika u bilježenju oznake *rus.* u primjerima imenica koje završavaju na *-izam* već je ukazano. Ovdje se može dodati to da IRBJ ima više imenica na *-izam*: *trockizam*, *boljševizam*, ali i glagola: *boljševizirati* i *rabòtati*. Imenica *rabòtânje* ne postoji u ruskom jeziku, a ni im. *prédstôjnîk* i *prèdstôjnîkovica* nisu rusizmi. Pridjev *čârnī* također ne treba klasificirati u rusizme jer održava zapadnoštokavsku (i čakavsku) dijalekatsku crtu zabilježenu u usmenoj književnosti. S druge strane, im. *atàmān*,

koju FRBJ ne bilježi, došla je iz ruskog iako označava i ukrajinsku realiju: ukr. отáман.¹⁷ Stoga bi u budućim rječnicima bosanskog jezika, pored riječi *atàmān* s oznakom *rus.*, trebalo stajati i *otàmān ukr.*

Navedena tabela također pokazuje da FRBJ u odnosu na IRBJ ima značajniju ekvidistanstu prema rusizmima jer u njemu nema cijelog spiska odrednica: *bùrlak*, *mògila*, *pûd*, *sàmolët*, *slúčiti (se)*, *sòvhoz*. Njihovo izostavljanje u rječniku savremenog jezika je razumljivo, ali je nejasno zašto se npr. u FRBJ bilježi *kòlhoz* (*kòlhõz*), ali ne i *sòvhoz*?¹⁸ FRBJ nema ni riječ *bòršč*, koja bi se trebala odrediti kao ukrajinizam. S druge strane, IRBJ ne bilježi neke riječi poput *kàćuša*, *kalaňjíkov*, *vòlšéban* i *žréc* koje su itekako prisutne u različitim stilovima bosanskog jezika te bi trebalo da imaju mjesto i u rječniku savremenog jezika, a u odrednici *pûd* ‘mjera za težinu (16,38 kg)’ morala bi stajati etiketa *hist.*

4. 4. Ostali specifični primjeri

U ostale specifične primjere spadaju oni primjeri koji pokazuju razlike između FRBJ i IRBJ bilo da se odrednica pojavljuje u jednom od rječnika, bilo da u oba rječnika nema oznake *rus.* za odredničku riječ koja jeste rusizam ili se pak navodi drugo porijeklo.

Odrednica	FRBJ	IRBJ	Zaključak
bèsprizōran (rus. беспризорный)	∅	bez rus.	rus.
fiskultúra (rus. физкультура)	rus.	grč.	rus.
jûnoša (rus. юноша)	stsl.	rus.	stsl.
màzut (rus. мазут)	rus.	turkm.	rus.
obezbijéditi (rus. обеспечить)	bez rus.	∅	rus.
ödvâžan (rus. отважный)	bez rus.	bez rus.	~

¹⁷ Brückner za riječ *ataman* navodi: ‘starješina u odredu zaporoskih Kozaka’. Nema ništa zajedničko s njem. *Hetmanom*; javlja se kao *wataman* i *wotaman* već u 13. st. od tatar. *odaman* (Brückner, 1985, str. 8).

¹⁸ O tome koliko su sovjetizmi *sòvhoz* i *kòlhoz* (*kòlhõz*), odnosno realije koje označavaju, povezani, govori i ruska pridjevska složenica колхозно-совхозный. O normativnom statusu ovih riječi zanimljiva zapožanja donose Bagdasarov i Nosić (2017), a o (ne)opravdanosti pojavljivanja ovih odrednica u školskim rječnicima piše Bagdasarov u tekstu *Povratak kolhoza i sovhoza u škole*, <https://www.hkv.hr/izdvojeno/vai-prilozi/a-b/bagdasarov-artur/26733-treba-li-pravopisu-kolhoz-i-sovhoz.html>.

politbīrō (rus. политбюро)	rus.	grč.-fr.	rus.
polūčiti (rus. получить)	bez rus.	bez rus.	rus.
putešěstvije (rus. путешествие)	stsl.	Ø	stsl.
samodržāvlje (rus. самодержавие)	bez rus.	Ø	rus.
staljinizam (rus. сталинизм)	bez rus.	Ø	rus.
strémiti (rus. стремиться)	bez rus.	bez rus.	rus.
süjevjērje (rus. суеверие)	bez rus.	bez rus.	~
svójstvo (rus. свойство)	bez rus.	bez rus.	~
šapirògraf (rus. шапирограф)	Ø	rus.-grč.	rus.
trěbovati (rus. требовать)	bez rus.	bez rus.	~
ùčěšće (rus. участие)	bez rus.	bez rus.	~
ùčtivost (rus. учитывость)	bez rus.	bez rus.	~
vjèrovātan (vjeròvatan) (rus. вероятный)	bez rus.	bez rus.	rus.
znätan (rus. знáтный)	bez rus.	bez rus.	~
žār-ptiča (rus. жар-птица)	bez rus.	bez rus.	~

Neke od odrednica su nesumnjivo rusizmi, poput *bèsprizoran*, ali je i im. *samodržāvlje*, iako sačinjena od slavenskih tvorbenih sastavnica, ipak rusizam jer je u naš jezik došla iz ruskog, kao i im. *fiskultúra*, nastala od rus. физическая культура. Rusizmom se također smatra i glagol *strémiti*.¹⁹ Za im. *mázut*, koja je u bosanski došla iz ruskog, rječnici navode različita porijekla: u IRBJ stoji da je iz turkmenskog, dok Fasmer navodi da je iz arapskog. Uz odrednicu *šapirògraf*, ako joj je uopće mjesto u rječniku savremenog jezika, morala bi stajati etiketa *hist.* jer realija odavno nije u upotrebi. Ostale riječi (~), za koje u nekim rječnicima stoji oznaka *rus.*, u FRBJ i IRBJ nemaju označku *rus.* jer su neke od njih sigurno općeslavenske, ali bi ih pojedinačno trebalo detaljnije istražiti. Imenice *putešěstvije* i *junoša* u FRBJ opravdano se navode kao staroslavenizmi.

Na samom kraju, iako nije uputno komentirati ono čega nema, moramo barem spomenuti da se u rječnicima ne nalaze neke riječi koje su itekako prisutne u različitim stilovima bosanskog jezika. Takva je riječ *bàbuška* (rus. бáбушка), izvorno zapravo *matrjoška* (rus. матрёшка), koja pored

¹⁹ Vidi kod Skoka (1973: III: 346).

osnovnih značenja u savremenom jeziku poprima i pejorativno jer označava osobu (rusku figuru, lutku) koja je otvoreni ili prikriveni zagovornik sadašnje ruske politike.²⁰ Također bi u savremenim rječnicima svoje mjesto trebali naći i neki postsovjetizmi kao što su *perestrojka* (rus. перестройка) i *gläsnost* (rus. гла́сность) jer su i danas frekventni u medijskom diskursu koji se bavi političkim pitanjima,²¹ ali i neki ruski egzotizmi: *dùma/Dùma* (rus. Дума), *krëmlj/Krëmlj* (rus. кремль/Кремль), *rùblja/rûblja* (rus. рубль), a možda i riječi *gùlág* (rus. гулаг)²² i *ščí* (rus. щи).

5. ZAKLJUČAK

Na osnovu sprovedene analize rusizama u rječnicima bosanskog jezika ustanovljene su brojne nedosljednosti koje su uglavnom rezultat oslanjanja na starija leksikografska djela. FRBJ je u metodološkom smislu neuporedivo konzistentniji i savremeniji jer bilježi proširenja i suženja značenja, a donosi i upotrebljene etikete. Usپoredbom rječnika, kao i kombiniranjem različitih metoda u ispitivanju rusizama, mogu se izvesti sljedeći zaključci:

- im. *ràbota* dobro je posvjedočena u bosanskim pisanim tekstovima još od srednjeg vijeka te je njeno klasificiranje u rusizme u rječnicima savremenog jezika neopravdano;
- im. *bòršč*, koja u FRBJ nije ni zabilježena, jeste ukrajinizam jer označava ukrajinsko (u manjoj mjeri i poljsko) nacionalno jelo. Sa popisa rusizama trebalo bi skinuti i riječ *kòzák* (*Kozáci*) koja je također ukrajinizam. U vezi s ovim zanimljivo je zapažanje da rječnici bosanskog jezika uopće nemaju skraćenicu *ukr.*;

²⁰ Usp. npr. naslov: Dodik objavio 'snimak Konakovića' i pokazao šta ga izluduјe: Do kraja je razotkriven kao ruska babuška u BiH, <https://raport.ba/dodik-objavio-snimak-konakovica-i-pokazao-sta-ga-izludjuje-do-kraja-je-razotkriven-kao-ruska-babuska-u-bih/> [14. 8. 2024].

²¹ O upotrebi riječi *perestrojka* i *glasnost* u jeziku bosanskohercegovačke i ruske štampe na više mesta govori A. Ljevo-Ovčina (2021).

²² Riječ je skraćenica nastala od: ГУЛАГ [гулаг] – Гл. управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключений (СССР, 1934–1956).

- u rječnicima je ponekad nejasna metodologija odabira rusizama: npr. u FRBJ se pojavljuje odrednica *kòlhōz* (*kòlhōz*), ali ne i *sòvhōz*;
- u rječnicima se ne nalaze neke riječi koje su itekako prisutne u različitim stilovima bosanskog jezika: *bàbuška*, *perestrôjka*, *glàsnost*, *dùma*/*Dùma*, *krëmlj*/*Krëmlj*, *rùblja*/*rûblja* itd.

Na osnovu svega rečenog dolazimo do zaključka da se u budućim rječnicima savremenog bosanskog jezika pri definiranju i opisu rusizama – ali i drugih posuđenica – mora pristupiti s više pažnje te je neophodno otklanjati propuste iz ranijih leksikografskih djela.

BIBLIOGRAFIJA

Izvori

Čedić, Ibrahim et al., 2007. *Rječnik bosanskog jezika*. Sarajevo: Institut za jezik.
 Halilović, Senahid; Palić, Ismail; Šehović, Amela, 2010. *Rječnik bosanskoga jezika*. Sarajevo: Filozofski fakultet.

Kontrolni korpus

Gazi Husrev-begova biblioteka, *Digitalna biblioteka*, Dostupno na: <https://digital.ghb.ba/ghb/users/index.xhtml> [4. 7. 2024].

Nakaš, Lejla, *Konkordancijski rječnik krajišničkih pisama*, Dostupno na: <https://www.academia.edu> [17. 6. 2024].

Nakaš, Lejla; Kardaš, Mehmed, *Dijak: Digitalni jezički anotirani korpus starih bosanskih tekstova*, Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik. Dostupno na: <http://170.187.186.236/dijak/about> [12–20. 6. 2024].

Literatura

Ајдуковић, Јован, 1999. *Русизми у српскохрватским речницима: принципи адаптације, речник*. Београд: Фото Футура.

Ајдуковић, Јован, 2010. “О дефиницији појма ‘русизам’ на материјалу речника српског, македонског и бугарског језика”. *Зборник Матице српске за славистику*, 56/57, str. 123–132.

Anić, Vladimir, 1998. *Rječnik hrvatskog jezika*. Treće, prošireno izdanje. Zagreb: Novi Liber.

Bagdasarov, Artur; Nosić, Milan, 2017. “Normativni status sovjetizama *kolhoz* i *sovhoz* u hrvatskim rječnicima”. *Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika*, Vol. 64, No. 5, str. 190–193.

Bloomfield, Leonard, 1935. *Language*. London: Allen & Unwin.

Brückner, Aleksander, 1985. *Słownik etymologiczny języka polskiego*. Warszawa: Wiedza Powszechna. (Przedruk z pierwszego wydania nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, Kraków, 1927)

- Čelić, Željka; Lewis, Kristian, 2014. "Rusizmi u Klaićevu *Rječniku stranih riječi*". *Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovje*, Vol. 40, No. 2, str. 255–274.
- Фасмер, Макс, 1986. *Этимологический словарь русского языка*. Том 1–2. Москва: Прогресс.
- Клубков, Павел Анатольевич, 2002. *Российский гуманитарный энциклопедический словарь*. Санкт-Петербург: Владос.
- Ljevo-Ovčina, Amela, 2021. *Jezik bosanskohercegovačke i ruske štampe 2008–2011. (Izabrani gramatički, leksički i semantički aspekti dnevnika i sedmičnika)*. Katowice: Śląsk Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe i Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych.
- Menac, Antica, 2003–2004. "Hrvatski rusizmi s imenskom sastavnicom". *Folia onomastica Croatica*, 12–13, str. 355–360.
- Ожегов, Сергей Иванович; Шведова, Наталия Юльевна, 2008. *Толковый словарь русского языка*. 4-ое издание. Москва: Российская Академия Наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова.
- Пипер, Предраг, 1999. "Уз нове дефиниције русизма". *Зборник Матице српске за славистику*, 56/57, str. 129–133.
- Похлебкин, Вильям Васильевич, 2002. *Кулинарный словарь*. Москва: Эксмо.
- Putanec, Valentin, 1979. "Značenje riječi psaltir 'bukvar' (Prilog za stariju nastavnu terminologiju u Hrvata)". *Slovo*, No. 29, str. 93–96.
- Radčenko, Marina, 2007. "Semantička adaptacija ruskih posuđenica u hrvatskom jeziku od 1945. do 2000. godine". *Croatica et Slavica Iadertina*, str. 145–160.
- Samardžija, Marko, 1998. "Leksik". U: *Hrvatski jezik*, ur. Mijo Lončarić, *Najnowsze dzieje języków słowiańskich*. Opole: Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, str.133–162.
- Skok, Petar, 1973. *Etimolijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*. Knjiga treća. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
- Словник української мови. Dostupno na: <https://slovnyk.ua> [11. 8. 2024].
- Słownik języka polskiego* PWN. Dostupno na: <https://sjp.pwn.pl> [10. 8. 2024].

- Stulli, Joachimi, 1801. *Lexicon latino-italico-illyricum: ditissimum, ac locupletissimum, in quo adferuntur usiatores, elegantiores, difficiliores earundem linguarum phrases, loquendi formulae, ac proverbia*, I-II. Budae. Dostupno na: <https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb10691104?page=4,5> [12. 8. 2024].
- Vrančić, Faust, 1595. *Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum, Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmaticae et Ungaricae*. Venetiis. Dostupno na: <http://crodip.ffzg.hr/vrancic/default.aspx> [5. 8. 2024].

RUSSIAN WORDS IN THE DICTIONARIES OF THE BOSNIAN LANGUAGE

Abstract

The paper analyses Russian words in the dictionaries of the contemporary Bosnian language: *Dictionary of the Bosnian Language* (2010) by S. Halilović, I. Palić and A. Šehović, published by the Faculty of Philosophy in Sarajevo, and *Dictionary of the Bosnian Language* (2007) by I. Čedić et al., published by the Language Institute in Sarajevo. The aforementioned dictionaries rely on lexicographical works created within the framework of the common Serbo-Croatian language, in which inconsistencies in the definitions and descriptions of the Russian words had already been observed, and this situation was also confirmed in the analysed dictionaries of the Bosnian language. In addition, the digitized written heritage enables clarification of the status and origin of certain lexemes, such as the noun *rabota*, which in almost all consulted dictionaries is determined as a Russian word, even though this lexeme has been present in the Bosnian written tradition, for instance, since the Middle Ages. Also, based on an examination of their etymology and linguistic and cultural circumstances, the words *boršč* and *kozak* (*Kozaci*) can be removed from the list of Russian words, because they are from the Ukrainian language. The analysis also established that the dictionaries of the Bosnian language do not contain any Russian words that are very present in different styles of the Bosnian language – *babuška*, *duma/Duma*, *perestrojka*, *kremlj/Kremlj*, *rublja*, etc. In this sense, this paper can contribute to the future definition of the status of Russian words in Bosnian, as well as in Middle South Slavic lexicography.

Key words: *Russian words, dictionaries of the Bosnian language, borrowing, diachronic approach, linguistic-cultural approach*